

# **PAUL ARENA**

## *LA PREMIÈRA NÈU*

A ma pichòta amiga Georgette Charpentier

Lo Luxemborg, per temps d'ivèrn.- Sus lo cubèrt dau palais, un canon de chaminèia tuba, e de passerons que se li assostan a l'entorn regardan la nèu e charran.-Es lo matin, lo relòtge marca dètz oras manca un quart.

### ***Un passerón***

*La nèu, coma aquò es polit !...Nòstre jardin sembla de sucre...verai, i a de que ne rire...Aquèu que manda lo disc, seren, ten sus lo ponh un peloton blanc ; lei reinas de França an de bonets de cotons, e amé lei flòcs que lo vent li pega sus la rusca, leis aubres- blancs d'un costat, negres de l'autre- semblan de pages de mascarada... Regardatz me ailà la pèça d'aiga : sa bordadura grisa belugueja tota blanca ade matin. Aquò, au ceune, li dèu faire gaug.*

### ***Un autre passerón***

*Una veraia aigafòrt !*

### ***Premier passerón***

*Li a pasmens d'aucèus que vòlon pas reconéisser la poesia fonsa d'un païsatge d'ivèrn. Lei còpavents per exemple, lei dindoletas, leis anets...*

### ***Segond passerón, desdenhós***

*Aquelei gents son pas d'artistas !*

*De que i a au monde de plus gai qu'un large pelenc de nèu verge ?*

### ***Segond passerón***

*Li fasèm, en promenant, mila pichòts dessenhos amé lei patas...*

### ***Premier passerón***

*Adès, darrier l'Aranjariá, un garda fasiá veire la poncha de son tricòrn, mai s'estremèt lèu a l'ostau, quand veguèt la color dau temps. Ges de gardas, lo jardin es per nosautres.*

### ***La molonada de passerons***

*Qu'aquò es polit, la nèu !...*

### ***Segond passerón***

*De fes que i a, ne tomba sus París ?*

### ***Premier passerón***

*Lo dison...mai chut ! Veici quauqu'un.*

### ***Les passerons, que parlufajan***

*Es una joine persona*

### ***Premier passerón***

*Es una paura obrièra en retard...La vaquí que tròta sus la poncha dei pès, au mitan de la nèu que sei piadas li fan de pichòts traucs negres.*

### ***Segond passerón***

*Lei polidei botinas !*

### ***Lei passerons, toteis ensems***

*Coma aquò lusís !*

### ***Premier passerón***

*En dessos de son jupon roge que ten aussat dei doas mans, la jupa empesada tirassa sus la nèu, bravament, coma la coa d'un sausin...aquesta frema sembla un aucèu, me fai pensar a ma Peireta.*

### ***Un passerón dei torres Sant Sulpici***

*Em !...em !...*

### ***Lei passerons, que s'espetañ de rire***

*Qu'aquò es polit, la nèu !*

(La joine persona disparèis. S'entend dins l'aire de cui cui coma de planhs. Totei aussan la tèsta.- Arriba un passerón de la campanha, tot espelofit, que li vèi plus, marfondut)

**Lo passeron de la campanha, que se pausa sus lo cubèrt.**

Bonjorn meissurs, e tota la compania.

**Lei passerons**

Sensa gaubi, bon Dieu!!!Dèu venir de provincia.

**Lo passeron de campanha, timidament**

Arribe de Veirièra-lo-Pont...ai freg !

**Premier passeron**

Aprochatz vos, brave òme, se sarrarem per vos faire de plaça. ( Lo passeron de campanha trantalha). Aprochatz vos, veguèm ! Lei chaminèias fuguèron pas inventadas per lei gardas. Metetz vos coma nautres, a l' aise, lo bèc defòra, la coa dins lo canon...Vaqui.

**Lo passeron de campanha**

Que ! ...Fai bòn aici ! (s'espòussa leis alas amé voluptat) A ! meis amics...mei braveis amics...Queta desolacion dins la campanha ! Un pè de nèu de pertot...De luenh en luenh quauquei brots d'èrba nasejan, mai se dinna pas amé de brots d'èrba...Lei baranhas dispareisson sos la nèu, lei boissons semblan de garbièras blancas. Plus ges d'amoras, plus ges de granas, plus ges d'agrenas, plus ren. Leis aucèus creban coma de moscas.

**Lei passerons, atendrits**

Paurei gents !

**Lo passeron de campanha**

Dempuèi aièr, me siáu plus ren mes sos lo bèc...ren qu'una grana de canebon qu'acampère pas luenh d'una fònt...Fau dire que totjorn la nèu fond un pauc, pròche dei fònts...A prepaus, se dinna aici ?

**Lei passerons**

Dinnam

**Lo passeron de campanha**

E m'envitatz ?...

**Lei passerons**

T'envitam.

**Lo passeron de campanha**

Aquò es lo marrit temps que me mena au vòstre...En camin, m'assostère un moment sos l'envans d'un colombier...Fuguère tentat d'intrar per volar lo gran dei pijons !...Aviáu fam, mai resistère.

**Lo passeron dei torres Sant Sulpici**

Aquí, mon enfant, avètz ben fach.

**Lo passeron de campanha**

Pas verai ?...Quauqueifés, comprenètz, quand siatz dedins :vlan ! La fenèstra se sarra, e vos vaquí agantat. Ai perdit un oncle coma aquò, d'òmes lo faguèron coire...Mai es egau, pasmens manjariáu ben un morcèu.

**Premier passeron**

Un pauc de paciència !...

**Segond passeron**

Anam passar a taula, totara.

**Lei passerons, toteis ensems**

Totara...Totara...

**Premier passeron**

Aici se passa pas coma a la campanha, la nèu nos fai pas paur. A bèu tombar, tapar leis agrenas e lei granas que se tròban dins l'èrba, nos empacha pas de ben dinnar. Li a un vielh monsur que nos ama ; totei lei matins vai comprar ailà de pichòts pans molets, pròche dau teatre, a la botiga dau canton, nos leis embriga, es bòn coma tot !

**Lei passerons**

Se mandam de còps de bèc, recassam lei brigas, es bòn coma tot !

**Lo passeron de campanha, ravit**

Vòstre monsur me sembla un brave òme...

**Lei passerons, toteis ensem**

Un ben brave òme...

**Lo passeron dei torres Sant Sulpici**

E puèi, es un òme vertuós, tuba pas e son pan t'a pas aqueste gost afrós de pipa...

**Lei passerons, toteis ensem**

Es un òme vertuós, fòrça vertuós.

**Lo passeron de campanha**

Mai au mens, vendrà lo monsur ?

**Premier passeron**

Mancariá pas per un empèri... Vesètz au bot dau jardin aquesta granda grasilha negra ornada de ferres de lança en aur. Darrier la grasilha, li a la carrièra, e de l'autre latz de la carrièra li a un ostau amé de polidei pòrtas de coire. Aquel ostau es un cafè, nòstre vielh monsur li vai legir lo jornau totei lei matins, e totara, quand sonarà dètz oras, lo veirètz paréisser sus lo pas de la pòrta.

**Lei passerons**

Cui...cui...cui !... Que nos vai adurre uèi ? De pan molet o ben de séguel ?

(moment de silenci)

**Lo relòtge, enraumat per la neu**

Don...don...don...don...don...don...don...don...don...don...

**Lei passerons, que baton deis alas**

Dètz oras, lo vaquí !... Cui...cui...cui, lo vaquí !...

(Lo monsur vielh dei peus gris, la reguingòta blesida , vparèis sus la pòrta dau cafè ; lei passerons lo saludan, fan de bruch.- lo monsur vielh fai un pas dins la carrièra, regarda puèi lo temps e rintra )

**Lo passeron de campanha**

Tè ! Ven pas. De qué me cantaviaitz ?

**Premier passeron**

Ven pas, se compren pas perqué.

**Lei passerons, crudelament deçauputs**

Se compren pas perqué...

**Segond passeron**

Ara me revèn...Aièr de ser, en pitant una briga de pan a costat de sei gròlas, remarquère que la semèla n'èra discordurada...Lo paure òme pòu pas venir...li faudriá caminar dins la neu.

**Lo passeron de campanha**

Aquela !...E nòstre dinnar ?

**Premier passeron**

Uèi, dinnarem pas...

**Lei passerons, tristament**

Cui, cui,cui...Cui, cui, cui...

**Lo passeron dei torres Sant Sulpici**

Fau sacher se resignar ai decrets de la Providéncia.

**Lo passeron de campanha**

A! que non, curat ; ai bòn apètis ieu. Escotatz:-Lo vent cala un pauc, tomba plus gaire de neu, ai idèa d'anar faire un torn dau costat dei fortificacions, a la barrièra d'Itàlia. Quora arribarem, la rota sarà batuda. Aperailà li passa fòrça chivaus. Lei chivaus , perdèm ren de lei frequentar ; pitam, rapugam dins aquò que laissan...

**Lei passerons**

Dins aquò que laissan ? Queta orror !

**Lo passeron**

Ma fista ! Sarà coma a la campanha.

(S'envòla : après qu'aguèsson un pauc trantalhat, leis autrei lo seguisson.)

**Pau Arena, 1843-1896 ; Cigala de Durença, cònte revirat per Gui Matieu**